

t55_interval

(TMWQzXM4jYEX8zbYfLQYEwqF6kijtGbVqPr)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_roughs_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_mcart_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 X0 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. k9_setfam_1 X0 = k1_zfmisc_1 X0 \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 X1))) \Rightarrow (k8_mcart_1 X0 X1 X2 X3 = k2_zfmisc_1 X2 X3) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \neg v1_xboole_0 (k1_zfmisc_1 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (\neg v1_xboole_0 X1)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k2_zfmisc_1 X0 X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2_subset_1 X2 X0 X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X2 X0)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_roughs_1 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m2_interval X1 X0) \Rightarrow (m2_subset_1 X1 (k2_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) (k8_mcart_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)) (k9_setfam_1 (u1_struct_0 X0)) (k9_setfam_1 (u1_struct_0 X0)))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k4_tarski X0 X1 = k2_tarski (k2_tarski X0 X1) (k1_tarski X0) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (X2 = k2_zfmisc_1 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X2) \Leftrightarrow (\exists X4. \exists X5. (X4 \in X0) \wedge ((X5 \in X1) \wedge (X3 = k4_tarski X4 X5)))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k2_tarski X0 X1 = k2_tarski X1 X0 \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0 X1)) \quad (14)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_roughs_1 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m2_interval X1 X0) \Rightarrow (\exists X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (\exists X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (X1 = k4_tarski X2 X3))))$$